

Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofole

Sesotho

Mohato

4



Nobusi Maqubela



Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofofo

Sesotho

Mohato 4

ISBN: 978-1-77982-199-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Nobusi Maqubela

Mofetoledi: Erlina Makhalemele

Motshwantshisi: Athenkosi Musoke

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofole



Nobusi Maqubela

Bana ba Tefo, ba ne ba lakatsa ho etela serapa sa diphoofolo sa East London, moo ntata bona a neng a sebetsa teng.

Mpho, Tumo, Tumi, Sello le kgaitsemi ya bona Jwalane, ba ne ba dula le mme le ntate wa bona ka rontaboleng e kgolo, motsaneng wa Mpopomeng.





Nako le nako ha ba ne ba kopa ntate wa bona ho ya serapeng sa diphoofolo, o ne a re, “Mohlomong hosane.”

Ntate wa bona o ne a dula a sebetsa, a se na nako ya ho ya le bona serapeng sa dophoofolo. Le leng la mabaka e ne e le hore ho ne ho bitsa haholo ho ba isa moo.

Bana bana kaofela, ba ne ba rata
diphoofolo. Ntate wa bona o ne a ba
bolella dipale tse ngata ka diphoofolo tse
serapeng.

O ne a sebetsa dinonyaneng serapeng
seo sa diphoofolo, ke ka hoo bana ba hae
ba neng ba tseba haholo ka dinonyana ho
feta bomphato ba bona. O ne a ba bolella
hore o kgona ho bua le dinonyana. Sena
sa etsa hore bana ba thahaselle ho ya
serapeng le ho feta.



“Na le ka thabela ho etela serapa sa diphoofolo ka Moqebelo?” Tefo a ba botsa e le hoseng a se a itokiseditse ho ya mosebetsing.

Bana ba se ke ba kgolwa ditsebe tsa bona le ka phophi.

“Ka nnete?” mafahla a botsetsa hong.


“Jwale ke tla bua le dinonyana?” Ke tla...”
ho botsa Jwalane.

“Ee, ke nnete” Ke ntate a bososela.

Batho kaofela ba ne ba tseba hore Jwalane ha a qete ho bua.

E ne ekare beke e dieha ho fela, Mpho ,Tumo, Tumi, Sello le Jwalane ba tatetse ho ya bona diphoofolo.





Ha mme le ntate ba tsoha ka Moqebelo, ba fumana bana kaofela ba se ba itokiseditse tsela. Mme wa bona a bososela ha a bona thahasello e kaalo. Bana ba thaba le ho feta ha ba se ba le ka beseng.

Ha ba kena serapeng sa diphoofolo, ba makala ha ba bona boholo ba sona.

Ba tsamaya, ba makalletse diphoofolo tsa mefutafuta.





Tefo, ntata bona, a ba tsamaisa serapeng se seng le se seng. O ne a tseba haholo ka diphoofolo. A ba dumella le ho di ama hobane o ne a tseba tse seng kotsi.

Jwalane o ne a tatetse ho bona dinonyana. O ne a batla ho bona ha ntatae a bua le tsona.

Ha ba kena ba amohelwa ke melodi e monate, tsidii!, tsidii! ya dinonyana.

Di ne di bina ka nako e le nngwe.



“O di mamela jwang?” ho botsa Jwalane.

Tefo a nka nonyana e

mmala o motle, a e neha Jwalane.

“Dumela nonyana e nyenyane,” o bua le yona.

“Dumela nonyana e nyenyane, dumela nonyana e nyenyane.” ho araba nonyana.

O ile a makala haholo ha nonyana e bua le yena. A e pholla.

Dinonyana kaofela di na le puo ya tsona le ha re ke ke ra kgona ho bua seo di se buang. Seo ha se bolele hore re ke ke ra bua le tsona.

Ha ba fihla hae, le pele monyako o buleha, Jwalane a be a se a bua: “Mme! mme! ke kopa ho ba le nonyana. Ke tseba ho bua le tsona. E tla robala le nna, e je le nna. Ke tla e ruta le ho bala.



Bana ba bang ba ne ba tseba hore
Jwalane a ka se qete ho bua, Mpho a mo
kena hanong. “Mme, nka thabela tlhapi.”

“O tla etsa eng ka tlhapi?” ho botsa mme.

“ Hakere ,ke tla... ke tla... e hodisa, e be
ke e isa Lewatle, e ilo sesa teng!”

Kelellong ya hae o ne a ipona a sesa le
molekane wa hae tlhapi. Mpho e ne e le
yena ya dulang a lora lapeng lena.



Mafahla le ona a tla ho mme, Tumo le Tumi. “Re lakatsa ho ba le mebutlanyana, o motsho le o mosweu.” Tumo o buella bona ba le babedi.

“Mebutlanyana! le tla etsang ka mebutlanyana?” ho botsa mme a tadimile Tumo. O ne a tseba hore Tumi o na le dikarabo.

“Mebutlanyana e na le boya bo bonolo bo rellang, a rialo.” Re tla robala le yona betheng. Mariha e tla re futhumatsa. Tumi a tlatseletsa, a hopola mofuthu wa yona nakong eo ba neng ba le serapeng sa diphoofolo.



“Mme, na o tla nthekele nonyana?” ho botsa Jwalane ha a bona ho se ho se ya buang.

Jwalane a boela a bua hape, “Ke rata dinonyana, haholo tse mebalabala, di a bua”

“Jwalo ka wena,” Ho phoqa Tumi.

Batho kaofela ba qaboha.



Mme a se ke a tseba hore a ka etsa jwang ho phethisa ditabatabelo tsa bana ba hae.

Ba mo sheba ka tebello.

“Mohlomong hosane.” A iphumana a se a bua mantswe a buuwang ke monna wa hae ha a hana taba.



Ntate o ne a thabetse ha bana ba ile ba ithabisa serapeng sa diphoofole.


“Re tla boela re ya hape nakong e tlang ha dikolo di le phomolong.” Ke ntate eo.

“Ee!” bana ba hoa sehong.

“Ke na le mohopolo. Ntlo ya rona e nnyane hore re ka rua diphoofole. Hobaneng re sa kope ntate a re kadimele dibuka tsa diphoofole tseo re di ratang laeborari?” ho botsa mme.

“Ke mohopolo o motle oo!” ho araba ntate.

Bana ba rata mohopolo oo le bona.





“Mme, re ka etela neng moo o sebetsang teng?” ho botsa Jwalane.

Ba keketeha kaofela.

Mme o sebetsa serapeng sa dipalesa.

“Mathata ke ao hape!” mme le ntate ba buela hong.



Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlae
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlae
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

